



SLUŽBENI BILTEN

OPŠTINE UGLJEVIK

Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinau@teol.net www.opstinaugljevik.net	Četvrtak, 3. decembar 2020.god. UGLJEVIK BROJ 6/20 GOD. LVIII	Izdaje: Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Sekretar SO-e Telefon: (055) 773-756
--	---	--

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima, namještenicima u organima jediice lokalne samouprave (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 68. stav 1. alineja 8. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 4/18, 8/18, 10/18, 12/18, 13/18, 3/19, 4/19, 5/19, 7/19, 9/19, 1/20, 2/20, 5/20)) u članu 35. Sistematizacija radnih mjesta u Odjeljku V- 2 – Odjeljenje za privredu B) Odsijek za privredu poslije tačke 4. dodaje se tačka 5. koja glasi:

5. TEHNIČKI SEKRETAR

- Opis poslova:
- unosi i ažurira podatke o podsticajnim sredstvima,
 - dostavlja informacije iz djelokruga rada,
 - učestvuje u komisijama koje imenuje načelnik opštine,
 - komunicira sa strankama, daje potrebna obavještenja,
 - po potrebi vrši prekucavanje materijala,
 - obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe odjeljenja.
 - obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka.
- Složenost:
- jednostavni poslovi koji obuhvataju manji broj međusobno povezanih zadataka,
- Samostalnost u radu:
- ograničena samostalnost u radu, poslove izvršava po nalogu i pod kontrolom neposrednog rukovodioca,
- Odgovornost:
- odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje

		poslova i radnih zadataka,
	-	odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,
	-	za svoj rad odgovoran je šefu odsijeka
Poslovna komunikacija:	-	kontakti unutar unutrašnje organizacione jedinice u kojoj je sistematizovano radno mjesto,
Status:	-	namještenik,
Uslovi:	-	SSS, društvenog smjera,
Broj izvršilaca:	-	1 izvršilac
		Član 2.

U Odjeljku V- 4 – Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove,

A) Odsijek za prostorno uređenje poslije tačke 5. dodaje se tačka 6. koja glasi:

6. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

Kategorija:	-	peta kategorija
Zvanje:	-	trećeg zvanja
Opis poslova:	-	vrši poslove najsloženije radnje u rješavanju upravnih stvari u prvom stepenu,
	-	preduzima složenije radnje u rješavanju upravnih stvari u prvom stepenu (pripremanje rješenja na osnovu dokaznih sredstava, isprave, svjedoci. vještaci, uviđaji i dr.),
	-	vodi postupak do izdavanja lokacijskih uslova,
	-	učestvuje u izradi nacрта odluka iz djelokruga rada odjeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka,
Složenost:	-	složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci ili stručne tehnike u okviru djelokruga rada,
Samostalnost u radu:	-	samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih stručnih pitanja,
Odgovornost:		odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika
	-	odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i radnih zadataka,
	-	odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost pruženih podataka,
	-	odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,
	-	za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja
Poslovna komunikacija:	-	kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad potrebno da se djelotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada,
Status:	-	opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
Uslovi:	-	VSS, pravnog smijera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, ,
	-	najmanje godina dana radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
	-	položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi
Broj izvršilaca:	-	1 izvršilac

U istom Odjeljku B) Odsijek za stambeno-komunalne poslove u tački 4. mijenja se naziv radnog mjesta i glasi:

„4. STRUČNI SARADNIK ZA ELEKTRONSKU EVIDENCIJU NEKRETNINA I KONTROLU JAVNE RASVJETE“

U istoj tački u opisu poslova dodaje se nova alineja koja glasi:

„- vrši kontrolu potrošnje telefonskih impulsa“ i mijenja se broj izvršilaca i glasi: „1 izvršilac“.

Član 3.

U Odjeljku V- 5 – Odjeljenje za finansije, Odsijek za računovodstvo i trezor u tački 6. mijenja se broj izvršilaca i glasi: „2 izvršioca“.

U istom Odjeljku istom odsijeku poslije tačke 6. dodaje se tačka 7. koja glasi:

7. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA KONTROLU USAGLAŠAVANJA OBAVEZA SA DOBAVLJAČIMA

Kategorija:	-	peta kategorija
Zvanje:	-	drugog zvanja
Opis poslova:	-	prima i vrši preliminarnu kontrolu trezorskih obrazaca svih potrošačkih jedinica i distribuira ih licima koja vrše unos podataka u lokalni trezor,
	-	vrši kontrolu unosa podataka iz trezorskog obrasca broj 4 u sistem trezora opštine,
	-	vrši kontrolu usaglašavanja sa dobavljačima po IOS-ima i vrši kontrolu konfirmacije salda po zahtjevu revizora,
	-	vrši pretraživanje i sastavlja izvještaje iz domena svog AP ovlaštenja trezorskog poslovanja,
Složenost:	-	složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci ili stručne tehnike u okviru djelokruga rada,
Samostalnost u radu:	-	samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih stručnih pitanja,
Odgovornost:		odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika
	-	odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i radnih zadataka,
	-	odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost pruženih podataka,
	-	odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,
	-	za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja
Poslovna komunikacija:	-	kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad potrebno da se djelotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada,
Status:	-	opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
Uslovi:	-	VSS, ekonomskog smijera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, ,
	-	najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
	-	položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi
Broj izvršilaca:	-	1 izvršilac

Član 4.

U Odjeljku V- 7 - Služba za informacione tehnologije i informisanje tačka 1 mijenja se i glasi:

„1. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA SISTEMSKU PODRŠKU I BEZBIJEDNOST SISTEMA

Kategorija:	-	peta kategorija
Zvanje:	-	drugog zvanja
Opis poslova:	-	analiza stanja računarske i mrežne infrastrukture,
	-	provođenje i organizovanje obuke zaposlenih za rad na računarima i lokalnoj mreži,,
	-	poslovi administratora informacionog sistema za evidenciju radnog vremena,
	-	radi na administraciji Registra administrativnih postupaka,
	-	dodavanje i oduzimanje prava pristupa službenika i namještenika komunikacionim i mrežnim resursima, omogućavanje i upravljanje pristupom službenika i namještenika sadržaju interneta, pridruživanje komunikacionih i mrežnih resursa računarskoj opremi,
	-	vodi računa o ispravnosti i funkcionisanju uređaja i softvera za kontrolu radnog vremena,
	-	svakodnevno štampa izvještaje o dolasku i odlasku službenika i dostavlja načelniku opštine i načelnicima odjeljenja,
	-	daje strankama potrebne informacije i uputstva o načinu ostvarivanja njihovih prava,
	-	obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe
Složenost:	-	složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada,
Samostalnost u radu:		samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih stručnih pitanja
Odgovornost:	-	odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika
	-	odgovara za pravilnu primjenu zakona i propisa donesenih na osnovama Zakona,
	-	odgovoran je za zakonitost, blagovremenost i kvalitetno izvršavanje poslova koji mu su povjereni,
	-	za svoj rad odgovoran je načelniku službe
Poslovna komunikacija:		kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad potrebno da se djelotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada,
Status:	-	opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
Uslovi:	-	VSS ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, diplomirani inženjer računarstva i informatike,
	-	najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
	-	položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
Broj izvršilaca:	-	1 izvršilac

Član 5.

U Odjeljku V- 6 – Odjeljenje za poljoprivredu poslije tačke 6. dodaje se tačka 7. koja glasi:

7. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Kategorija:	-	peta kategorija
Zvanje:	-	trećeg zvanja
Opis poslova:	-	vrši stručne poslove iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,
	-	priprema programe i odluke predviđene zakonima iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u cilju racionalnog korišćenja i zaštite prirodnih resursa,
	-	sprovodi aktivnosti definisane Strategijom razvoja poljoprivrede,
	-	informiše i edukuje poljoprivredne proizvođače, njihova udruženja i zadruge neposredno ili putem medija o zakonima iz oblasti poljoprivrede, zatim odlukama i mjerama resornog ministarstva i njihovoj primjeni u praksi,
	-	priprema podatke i informacije iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, u svrhu pribavljanja dokumentacione osnove za akta koja donosi načelnik opštine,
	-	predlaže planove i programe podsticajnih sredstava za razvoj i unapređenja sela, prati njihovu realizaciju, izrađuje analize i informacije,
	-	uspostavlja sistem za pouzdano identifikovanje potreba poljoprivrednika i prehrambene industrije i kontinuirano ih ažurira,
	-	prati objavljene konkurse kod razvojnih programa Vlade kao i međunarodnih institucija i fondova vezano za poljoprivredu i ruralni razvoj i o istim obavještava zainteresovane i pomaže u aplikaciji na iste,
	-	sarađuje sa drugim institucijama i organizacijama koji u svom programu imaju komponentu totalnog razvoja i revitalizacije,
	-	obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja
Složenost:	-	složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci ili stručne tehnike u okviru djelokruga rada,
Samostalnost u radu:	-	samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih stručnih pitanja,
Odgovornost:		odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika
	-	odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i radnih zadataka,
	-	odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost pruženih podataka,
	-	odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,
	-	za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja
Poslovna komunikacija:	-	kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad potrebno da se djelotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada,
Status:	-	opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
Uslovi:	-	VSS, poljoprivrednog smijera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, ,
	-	najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi
 - poznavanje rada na računaru
- Broj izvršilaca: - 1 izvršilac

Član 6.

U Odjeljku V- 8 – Odsijek za javne nabavke, investicije i ndzor, u tački 1. U Opisu poslova brišu se alineje 9, 15, 16 i 17.

U istom Odjeljku poslije tačke 4. dodaje se tačka 5. koja glasi:

5. SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PRAĆENJE I REALIZACIJU UGOVORA

- Kategorija: - peta kategorija
- Zvanje: - trećeg zvanja
- Opis poslova: - prati rokove važenja bankarskih garancija i po potrebi zahtijeva produženje roka,
 - prati okončanje postupka javne nabavke,
 - sačinjava izvještaj o realizaciji ugovora i isti dostavlja na objavu,
 - prati dinamiku izvršenja ugovora,
 - vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za javne nabavke,,
 - prati dostavljanje izvještaja nadzornih organa o realizaciji Ugovora,
 - vrši izradu izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki,
 - obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsijeka
- Složenost: - složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci ili stručne tehnike u okviru djelokruga rada,
- Samostalnost u radu: - samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih stručnih pitanja,
- Odgovornost: odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika
 - odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i radnih zadataka,
 - odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost pruženih podataka,
 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,
 - za svoj rad odgovoran je šefu odsijeka
- Poslovna komunikacija: - kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad potrebno da se djelotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada,
- Status: - opštinski službenik, samostalni stručni saradnik
- Uslovi: - VSS, ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, ,
 - najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
 - položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi
 - poznavanje rada na računaru
- Broj izvršilaca: - 1 izvršilac

Član 7.

U Odjeljku V- 9 – Odsijek za poslove civilne zaštite i teritorijalne vatrogasne jedinice, u tački 1. mijenja se naziv radnog mjesta i glasi:

„1. VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA PLANIRANJE I EVIDENCIJU MTS-a“

Kategorija mijenja se i glasi:

„Kategorija: šesta kategorija“,

Status mijenja se i glasi:

„Status: opštinski službenik, viši stručni saradnik“

U uslovima prva alineja mijenja se i glasi:

„- VŠS, društvenog smijera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova“

U istom Odjeljku poslije tačke 4. dodaje se tačka 5. koja glasi:

5. VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA ORGANIZOVANJE I OBUKU STRUKTURA CIVILNE ZAŠTITE

Kategorija:	-	šesta kategorija
Zvanje:	-	trećeg zvanja
Opis poslova:	-	<p>neposredno radi na organizovanju i formiranju struktura civilne zaštite (jedinica civilne zaštite i povjerenika zaštite i spasavanja),</p> <p>organizuje, prati i realizuje obuku građana iz oblasti lične, uzajamne i kolektivne zaštite,</p> <p>predlaže godišnji Plan obuke i osposobljavanja Opštinskog štaba za vanredne situacije, jedinica civilne zaštite i povjerenika zaštite i spasavanja i vrši njihovu obuku shodno donesenom planu,,</p> <p>neposredno vrši mobilizaciju jedinica civilne zaštite i vrši njihovo raspoređivanje u strukture civilne zaštite,</p> <p>učestvuje u pripremi i izvođenju vježbi civilne zaštite,</p> <p>vodi evidenciju pripadnika civilne zaštite i vrši njihovo raspoređivanje u strukture civilne zaštite,</p> <p>ostvaruje neposrednu saradnju sa preduzećima, organizacijama i službama od značaja za civilnu zaštitu u realizaciji zadataka proizašlih iz Zakona,</p> <p>učestvuje u sprovođenju mjera i zadataka civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja,</p> <p>Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge materijale iz svog djelokruga rada za potrebe nadležnih organa,</p> <p>obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsijeka,</p>
Složenost:	-	složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada,
Samostalnost u radu:	-	samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom neposrednog rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim uputstvima za rješavanje složenijih rutinskih stručnih pitanja,
Odgovornost:	-	odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika
	-	odgovora za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i radnih zadataka,
	-	odgovora za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost pruženih podataka,

- odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava,
- za svoj rad odgovoran je šefu odsijeka
- Poslovna komunikacija: - kontakti unutar i izvan organa u kojima je ponekad potrebno da se djelotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada,
- Status: - opštinski službenik, viši stručni saradnik
- Uslovi: - VŠS, društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, ,
- najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi
- Broj izvršilaca: - 1 izvršilac

U istom Odjeljku, Teritorijalna vatrogasna jedinica u tački 4. Vatrogasac vozač mijenja se broj izvršilaca i glasi: „13 izvršilaca“.

U istom Odjeljku, Teritorijalna vatrogasna jedinica u tački 5. Vatrogasac mijenja se broj izvršilaca i glasi: „17 izvršilaca“.

U istom Odjeljku, Teritorijalna vatrogasna jedinica poslije tačke 6. dodaje se tačka7. Koja glasi:

7. MAGACIONER

- Opis poslova:
- vrši zaprimanje, uskladištenje, čuvanje i izdavanje sitnog inventara, vatrogasne i druge opreme HTZ opreme i potrošnog materijala i vodi odgovarajuće evidencije,
 - vodi magacinsku kartoteku sredstava i opreme i održava je u ažurnom stanju
 - zaprima i izdaje goriva i maziva,
 - vodi evidenciju utroška goriva i maziva i izrađuje mjesečne preglede koje dostavlja rukovodiocu tehničke službe,
 - vodi evidenciju o zamjeni autoguma i akumulatora, kao i svih dijelova na motornim vozilima,
 - vodi evidenciju sitnog inventara i osnovnih sredstava,
 - izrađuje izvještaje o stanju, čuvanju i održavanju opreme i sredstava sa kojim raspolaže TVJ,
 - učestvuje u radu i pomaže popisnoj komisiji oko popisa,
 - obavlja i druge poslove po nalogu starješine jedinice,
- Složenost:
- rutinski poslovi sa velikim brojem međusobno povezanih različitih zadataka u kojima se primjenjuju jednostavno i precizno utvrđene metode rada i postupci,
- Samostalnost u radu:
- samostalnost u radu ograničena je nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju stručnih pitanja,
- Odgovornost:
- odgovara za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i zadataka,
 - za svoj rad odgovara starješini jedinice,
- Poslovna komunikacija:
- kontakti unutar unutrašnje organizacione jedinice u kojoj je sistematizovano radno mjesto,
- Status:
- magacioner, namještenik
- Uslovi:
- najmanje stručna sprema kvalifikovanog radnika odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke),

- Broj izvršilaca:
- najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
 - 2 izvršioca

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u "Službenom biltenu opštine Ugljevik".

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-12-21/20
Datum, 13.08.2020.godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), kao i člana 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ PRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj privrede („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/19 i 9/19) član 15. stav 2. i mijenja se i glasi:

„(2) Pored podrške predviđene članom 3. Načelnik opštine može svojim pojedinačnim rješenjem uz zapisnik komisije odobriti sredstva u iznosu od 1.000,00 KM, na ime podrške preduzetnicima koji jedini obavljaju određene registrovane djelatnosti na teritoriji Opštine Ugljevik, a čije je poslovanje ugroženo da im prijete odjava preduzetničke djelatnosti ili su bili izloženi štetnim događajima koji su značajno uticali na njihovo poslovanje smanjenjem prometa ili nastupanjem novih nepredviđenih troškova, što vlasnici navedenih preduzetničkih radnji pored ostalih dostupnih dokumenata dokazuju ovjerenim izjavama na navedene činjenice. Ova podrška se može odobriti preduzetničkim radnjama na osnovu dostavljenog zahtjeva samo jednom tokom trajanja budžetske godine.“

Član 2.

U članu 15. stav 4. mijenja se u cijelosti i glasi:

„(4) U zavisnosti od raspoloživih sredstava u tekućem Budžetu opštine Ugljevik podrške iz ovog Pravilnika će se po potrebi isplaćivati u dva ili više platnih obroka.“

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-12-29/20
Datum: 06.11.2020. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), kao i člana 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Član 1.

U Odluci o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 1/20, 3/20) u članu 6. stav 2. mijenja se iznos prvog platnog razreda i umjesto „500,00 - 1.000,00 KM“ će glasiti:

1. „200,00 - 1.000,00 KM,“

Član 2.

U članu 13. dodaje se novi stav koji glasi:

„Ukupan iznos podsticaja koji mogu ostvariti korisnici i članovi njihove porodice po svim osnovima koje kao podršku predviđa ova Odluka iznosi 15.000,00 KM u jednoj budžetskoj godini, i u zavisnosti od raspoloživih sredstava u tekućem Budžetu opštine Ugljevik po potrebi će se isplaćivati u dvije ili više platnih obroka.“

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-12-22/20
Datum: 01.09.2020. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), kao i člana 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi

ODLUKU

O FINANSIJSKOJ PODRŠCI UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA KOJI PRIMARNO POSLOVANJE OSTVARUJU KROZ ORGANIZACIJU PROSLAVA I DRUGIH VIDOVA ORGANIZOVANIH DOGAĐAJA

Član 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se finansijska podrška ugostiteljskim objektima koji primarno poslovanje ostvaruju kroz organizaciju proslava i drugih vidova organizovanih događaja u svojim poslovnim prostorijama, a čije je poslovanje posebno pogođeno epidemijom virusa „Korona“ (Covid-19).

Član 2.

Uslov za ostvarivanje finansijske podrške iz člana 1. je da korisnik nije dobio podsticajna sredstva iz Budžeta opštine Ugljevik u prethodne 3 (tri) budžetske godine (direktni finansijski podsticaji, sufinansiranje izgradnje objekata infrastrukture 70-30 i slično).

Član 3.

Financijska podrška iz ove Odluke se određuje u iznosu od 2.000,00 KM po zaposlenom radniku koji su zaposleni na neodređeno kod poslodavca/korisnika u momentu podnošenja zahtjeva, maksimalno do iznosa od 20.000,00 KM.

Član 4.

Podrška iz ove Odluke se ostvaruje na osnovu zahtjeva koji se podnosi Odjeljenju za privredu i uz koji se dostavljaju sledeća dokumenta:

1. rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog društva;
2. potvrda o registraciji poreskog obveznika;
3. uvjerenje Poreske uprave RS o zaposlenim radnicima;
4. broj žiro-računa ili broj tekućeg računa i naziv banke kod koje je otvoren račun;
5. uvjerenje Opštine Ugljevik da privredno društvo ili preduzetnik nije bio korisnik podsticajnih sredstava u skladu sa članom 2. Odluke;
6. ovjerena izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ugostiteljski objekat koji podosi zahtjev primarno poslovanje ostvaruje kroz organizaciju proslava i drugih vidova organizovanih događaja u svojim poslovnim prostorijama uz dokaz o vlasništvu ili zakupu navedenih prostorija sa fotografijama prostora gdje se organizuju događaji;

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-12- 26/20
Datum: 02.11.2020. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-416100-Doznake građanima koje se ispl.iz budžeta.....112.500,00K M

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1288 /20
Datum: 11 .08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik ,u mjesecu julu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:
-412900-Ostali nepomenuti rashodi.....100,00KM
Na poziciju:
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1283/20
Datum: 10.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik ,u mjesecu julu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utroška el.ener.....350,00KM

Na poziciju:

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1282 /20

Datum: 11.08.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu julu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih..2.400,00KM

-511100-Izdaci za izgradnju i

priavlj.objekata.....14.000,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija sa

dr.jed.vlasti.....2.400,00KM

-511200-Izdaci za investiciono

održavanje.....14.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1321 /20

Datum:17.08.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....1.100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1297/20

Datum: 13.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik ,u mjesecu julu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate

zaposlenih.....2.231,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija sa

dr.jed.vlasti.....2.231,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1314/20
Datum: 17.08.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad (Socijalna zaštita) Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....17.010,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1314/20
Datum: 17.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....600,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1328/20
Datum: 18.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik ,u mjesecu avgustu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....1.787,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jed.vlasti.....1.787,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1340/20
Datum: 19.08.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos

unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....10.000,00KM

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru operativnog budžeta na sledećim pozicijama:

Sa pozicije:

-511100-Izdaci za izgrad.i

pribav.objekata.....100.000,00KM

Na poziciju:

-511200-Izdaci za investic.održ.....100.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1361 /20

Datum: .08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412900-Ostali rashodi.....130,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1344/20

Datum: 20.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....25,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1356/20

Datum: 24.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....300,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1399/20

Datum: 27.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-511200-Izdaci za invest.održavanje i
rekonstrukciju.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1405/20
Datum: 28.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, u mjesecu avgustu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:
-511200-Izdaci za invest.održavanje..1.361,00KM
Na poziciju:
-511300-Izdaci za nabavku postojenja i
opreme.....1.361,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1405/20
Datum: 28.08.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-411400-Rashodi za otpremnine i
jubilarne.....250,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1412/20
Datum: 28.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, u mjesecu avgustu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:
-511100-Izdaci za izgradnju i
prib.objekata.....50.000,00KM
Na poziciju:

-511200-Izdaci za invest.održavanje.....50.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1588 /20
Datum: 15.09 .2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjic“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....500,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1520/20
Datum: 14.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-419100-Rashodi za sudska rješenja.....275,00KM

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru operativnog budžeta na sledećim pozicijama:

Sa pozicije:

-419100-Rashodi za sudska rješenja.....1.100,00KM

-511200-Izdaci za rekons.i inv.održav....31,00KM

-412900-Ostali rashodi.....104,00KM

Na poziciju:

-511300-Izdaci za nabavku postojenja i opreme.....944,00KM

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara.....291,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1522/20
Datum: 15.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-411300-Rashodi za naknade za vrijeme bolovanja.....1.376,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40-1560/20
 Datum: 14.09.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
 Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....7.870,00KM
 -412700-Rashodi za stručne usluge.....150,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40-1547/20
 Datum: 14.09.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
 Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412200-Rashodi po osnovu utroška
 el.energije.....5.450,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40-1512/20
 Datum: 15.09.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
 Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-413900-Rashodi po osnovu zateznih
 kamata.....100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40-1580/20
 Datum: 15.09.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
 Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, u mjesecu avgustu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:
 -412400-Rashodi za materijal za posebne
 namjene.....100,00KM
 Na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održ.....100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1581/20

Datum: 15.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412900-Ostali rashodi.....2.100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1595/20

Datum: 15.09.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu

septembar, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....934,00KM

Na poziciju:

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i

opreme.....934,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1600/20

Datum: 16.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održav.....4.760,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1605/20

Datum: 16.09.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik ,u mjesecu septembar, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412500-Rashodi za tekuće održava.....4.760,00KM

Na poziciju:

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.....4.760,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1604/20

Datum: 16.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Socijalnoj zaštiti Ugljevik ,u mjesecu avgustu,da izvrši unaprijed unos sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

-416100-Doznake na ime socijalne zaštite.....42.932,00KM

-416300-Pomoć pružiocima socijalne usluge.....1.963,00KM

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik ,u mjesecu avgustu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....4.266,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....362,00KM

Na poziciju:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....2.815,00KM

-638100-Ostali izdaci za transakcije.....1.451,00KM

-412600-Rashodi za službena putovanja.....67,00KM

-412900-Ostali rashodi.....295,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1602/20

Datum: 16.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu avgustu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto nakade.....5.000,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.....5.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1625 /20

Datum:18.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten

opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412900-Ostali rashodi.....6.500,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1607/20
Datum: 17.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci Ugljevik ,u mjesecu avgustu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....750,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....750,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Broj: 02/5-40-1626/20

Datum:18.09.2020.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu septembru, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511100-Izdaci za izg.i pribavljanje zgrada i objek.....11.000,00KM

Na poziciju:

-511200-Izdaci za inves.održavanje.....11.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1659 /20
Datum: 22 .09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu avgustu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....3.000,00KM

Na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge...3.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1638 /20
Datum: 18 .09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu septembru, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....3.078,00KM

Na poziciju:

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.....2.894,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....184,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1651/20
Datum: 23.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu septembru, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....427,00KM

Na poziciju:

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.....427,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1662/20
Datum: 24.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik ,u mjesecu septembru, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....1.787,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostal izdaci iz transakcija.....1.787,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1674/20
Datum: 25.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik, u mjesecu septembru, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-Budžetska rezerva.....5.000,00KM

Na poziciju:

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....5.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1693 /20
Datum: 25.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik, u mjesecu septembru, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511100-Izdaci za izg.i prib.zgrada i objekata.....20.000,00KM

Na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji.....20.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1694 /20
Datum: 25.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, u mjesecu septembru, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412400-Rashodi za mater.za posebne namjene.....265,00KM

Na poziciju:

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara.....265,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1698/20
Datum: 28.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412900-Ostali rashodi.....3.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1699/20

Datum: 29.09.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, u mjesecu septembru, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....1.006,00KM

Na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....359,00KM

-511300-Izdaci za nabavku postojenja i opreme.....647,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Broj: 02/5-40- 1706/20

Datum: 29.09.2020.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, u mjesecu septembru, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412400-Rashodi za mater.za posebne namjene..325,00KM

Na poziciju:

-511300-Izdaci za nabavku postroj. i opreme.....325,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1705/20

Datum: 29.09.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad (Socijalna zaštita) Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-416100-Doznake građanima koje se ispl.iz budžeta.....22.958,00KM

-416300-Doznake pružiocima usl.soc.zaštite.....35.953,00KM

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru operativnog budžeta na sledećim pozicijama:

Sa pozicije:

-416300-Doznake pružiocima usluga
soc.zaštite.....14.000,00KM
Na poziciju:
-416100-Doznake građanima koje se ispl.iz
budžeta.....14.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek
Broj: 02/5-40-1702/20
Datum: 29.09.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik ,u mjesecu septembru, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:
-Budžetska rezerva.....5.000,00KM

Na poziciju:
-416100-Doznake građanima koje se isp.iz
budžeta.....5.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek
Broj: 02/5-40- 1721 /20
Datum: 30.09.2020.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten

opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge..... 500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek
Broj: 02/5-40-1463/20
Datum: 03.09.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu avgustu, da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:
-511100-Izdaci za izgradnju i
pribavlj.objekata..... 110.581,00KM
Na poziciju:
-511200-Izdaci za investiciono
održavanje..... 110.581,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek

Broj: 02/5-40- 1568 /20
Datum:14 .09.2020.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge 26.500,00KM
Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1567 /20
Datum: 03.09.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na Fondu 05-Fond za posebne projekte, za mjesec jun na poziciju:

-488100-Transferi unutar iste jedinice
vlasti.....246.020,00KM

Sredstava koja se unose na fond 05- Fond za posebne projekte su doznačena jedinicama lokalne samouprave od Vlade Republike Srpske, po projektu mjera za suzbijanje posledica izaivanih virusom COVID-19.

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1362 /20
Datum: 21.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Mjesnoj zajednici iz Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412100-Rashodi po osnovu zakupa.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1741 /20
Datum: 02 .10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

- 411200-Rashodi za bruto naknade.....800,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1735 /20
Datum: 02.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-Budžetske rezerve.....10.000,00KM

Na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....5.000,00KM

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....5.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1752/20
Datum: 05.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU „Rudar“ Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....8.100,00KM

Na poziciju:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....8.100,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1763/20
Datum: 05.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ iz Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....8.100,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1762 /20
Datum: 05.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....183.000,00KM

-412900-Ostali rashodi.....148.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1776 /20
Datum: 06.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ iz Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi.....231,00KM

Na poziciju:
-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara.....45,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....186,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1767/20
Datum: 06.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolskom centru „Mihailo Petrović Alas“ iz Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:
-419100-Rashodi po sudskim rješenji.....600,00KM
-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....500,00KM

Na poziciju:
-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....300,00KM
-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene.....300,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.....500,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1773/20
Datum: 06.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....13.850,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade.....8.420,00KM

Zatim potrebno je izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....300,00KM
Na poziciju:
-412900-Ostali rashodi.....300,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1779/20
Datum: 06.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....800,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1775 /20

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Datum: 06.10.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ iz Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materij.....350,00KM

Na poziciju:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener...350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1773/20
Datum: 06.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-411300-Rashodi za nak.plata za
vr.bolovanja.....3.020,00KM

-411200-Rashodi za naknade troškova
zaposlenih.....5.655,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1768 /20

Datum: 06.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412600-Rashodi za službena putovanja...375,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1785 /20

Datum: 07.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-487300-Transferi jedinicama lokalne samouprave.....616,00KM

Zatim potrebno je izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije:

-487300-Transferi jedinicama lokalne samouprave.....603,00KM

Na poziciju:

-487400-Transferi fondovima

obav.osiguranja.....603,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1806 /20

Datum: 08.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-Budžetske rezerve.....5.000,00KM

Na poziciju:

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....5.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1807 /20

Datum:09.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i

člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....2.500,00KM

Na poziciju:

-414139-Subvencije ostalim subjekti..2.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1797/20

Datum: 09.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.ele.ener..462,00KM

Na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje....196,00KM

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inven...266,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1792/20

Datum: 09.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal...110,00KM

Na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....110,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1805/20

Datum: 09.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu

utr.ele.ener.....153,00KM

Na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje....153,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1802/20
Datum: 09.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-411100-Rashodi za bruto plate zapos..1.064,00KM

Zatim potrebno je izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije

-411100-Rashodi za bruto plate zapos..1.064,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakci.....1.064,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1804 /20
Datum: 09.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, u mjesecu oktobru, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412400-Rashodi za posebne namjene.....1.400,00KM

Na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..1.400,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1813/20
Datum: 09.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....1.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1824 /20
Datum: 12.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu,
Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-Budžetske rezerve.....5.000,00KM

Na poziciju:

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....5.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1853 /20

Datum: 15 .10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-413300-Rashodi po osnovu kamata.....11.000,00KM

Na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....11.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1851 /20

Datum: 15 .10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materijal...375,00KM

-411200-Rashodi za bruto naknade.....167,00KM

Zatim potrebno je izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....147,00KM

Na poziciju:

-412600-Rashodi za službena putovanja...147,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1826/20

Datum: 14.10.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi..... 1.500,00KM

-511100-Izdaci za pribav.zgrada i objekata.....30.376,00KM

Na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....1.500,00KM

-513100-Izdaci za pribav.zemljišta.....30.376,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1852 /20

Datum: 15.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....10,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....465,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....10,00KM

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....465,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1839/20

Datum:14.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....234,00KM

-412200-Rashodi po osnovu utroška elek.ener.....40,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....274,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1844/20

Datum:15.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....300,00KM

Na poziciju:

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.....300,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1866/20
Datum:15.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolskom centru „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenji.....100,00KM

Na poziciju:

-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene.....100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1869/20
Datum:15.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da

može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....300,00KM

Na poziciju:

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....300,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1870/20
Datum:15.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-516100-Izdaci za zalihe materijala.....170,00KM

Na poziciju:

-511300-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.....170,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1872/20

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Datum:15.10.2020.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-Budžetske rezerve.....10.000,00KM

Na poziciju:

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1926 /20

Datum: 26.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-Budžetske rezerve.....10.000,00KM

Na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji..... 10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1960 /20

Datum: 29.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....1,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija..... ...1,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1957/20

Datum: 30.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti

realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511100-Izdaci za nabav. i
 prib.zgrada.....57.000,00KM
 -413900-Rashodi po osnovu zateznih
 kamata.....1.520,00KM

Na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji.....27.000,00KM
 -511200-Izdaci za
 invest.održavanje.....30.000,00KM
 -413700-Troškovi
 servis.primlj.zajmova.....1.520,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1964 /20

Datum: 30.10.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltenu opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu septembru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....100,00KM

Na poziciju:

-413900-Rashodi po osnovu zateznih
 kamata.....100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1971/20

Datum: 02.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltenu opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....7.800,00KM

Na poziciju:

-411100-Rashodi za bruto plate zapo...7.800,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1975 /20

Datum: 02.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltenu opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-Budžetske rezerve.....10.000,00KM

Na poziciju:

-416100-Pomoć pojedincima.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1997 /20

Datum: 03.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....10.000,00KM

Na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2023 /20

Datum: 04.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....2.984,00KM

Na poziciju:

-412200-Rashodi po osnovu utroška el.energ.....2.984,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1999/20

Datum: 04.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411400-Rashodi za otpri.i jednog.pomoći.....1.000,00KM

Na poziciju:

-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih.....1.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2003/20

Datum: 04.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-419100-Rashodi po sudskim rješenj.....30.000,00KM
 -511100-Izdaci za izgr.i
 prib.objekata.....16.000,00KM
 -Budžetska rezerva.....5.000,00KM
 -412300-Rashodi za režijski materi.....10.000,00KM

Na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji.....35.000,00KM
 -414100-
 Subvencije.....16.000,00KM
 -412700-Rashodi za stručne usluge.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40- 2016 /20
 Datum: 05.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
 Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....9.900,00KM
 Na poziciju:
 -412900-Ostali rashodi.....9.900,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40-2010/20
 Datum: 05.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
 Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511100-Izdaci za izgr.i
 prib.objekata.....40.000,00KM
 -412600-Rashodi po osnovu putovanja...5.000,00KM
 Na poziciju:
 -414100-
 Subvencije.....40.000,00KM
 -416100-Pomoć pojedincima.....5.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40- 2024 /20
 Datum: 06.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
 Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i

člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....1.550,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcij.....1.550,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2025/20

Datum: 09.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511100-Izdaci za izgr.i prib.objekat.....33.000,00KM

-Budžetska rezerva.....15.000,00KM

Na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji.....5.000,00KM

-414100-

Subvencije.....33.000,00KM

-416100-Pomoć pojedincima.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2034 /20

Datum: 09.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....6.900,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....650,00KM

Na poziciju:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....6.900,00KM

-412200-Rashodi po osnovu

utr.el.energ.....650,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2033/20

Datum: 09.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511100-Izdaci za izgr.i prib.objekat.....13.000,00KM
 -413300-Rashodi po osnovu kamata.....14.705,00KM

Na poziciju:

-414100-Subvencije.....13.000,00KM
 -631900-Ostali izdaci.....14.705,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40- 2045 /20
 Datum: 11.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
 Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511100-Izdaci za izgr.i prib.objeka.....10.000,00KM
 -Budžetska rezerva.....10.000,00KM

Na poziciju:

-414100-Subvencije.....10.000,00KM
 -415200-Grantovi u zemlji.....5.000,00KM
 -416100-Pomoć pojedincima.....5.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40-2053 /20
 Datum: 12.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
 Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....12,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materija.....12,000KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40-2047/20
 Datum: 13.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
 Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu oktobru , da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511100-Izdaci za izgr.i prib.objekat.....1.500,00KM
 -411100-Rashodi za bruto plate.....1.640,00KM
 -412600-Rashodi po osnovu putovanja...2.500,00KM

Na poziciju:

-414100-Subvencije.....1.500,00KM
 -415200-Grantovi u zemlji.....2.500,00KM
 -638100-Ostali izdaci iz trans.....1.640,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 2064 /20
Datum: 13.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, u mjesecu oktobru, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-Budžetska rezerva.....9.000,00KM

Na poziciju:

-416100-Pomoć pojednicima.....4.000,00KM

-415200-Grantovi u zemlji.....5.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2063 /20
Datum: 13.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik, u mjesecu oktobru, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411300-Rashodi za naknadu za vrijeme bolovanja.....1.787,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.....1.787,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2054/20
Datum: 13.11.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec maj, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....106,00KM

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....121,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-930/20
Datum: 24.06.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad ,u mjesecu maju, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....3.760,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.....3.760,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-930/20

Datum: 24.06.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..7.850,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Broj: 02/5-40-933/20

Datum: 25.06.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-511200-Izdaci za invest održava..170.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-951 /20

Datum:30 .06.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje....100,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek
 Broj: 02/5-40-962/20
 Datum: 01.07.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-416100-Doznake građanima koji se ispl.iz budžeta.....5.000,00KM
 -415200-Grantovi u zemlji.....20.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA NAČELNIK OPŠTINE
 OPŠTINA UGLJEVIK Vasilije Perić,dipl.ek
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40- 976 /20
 Datum: 09 .07.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Centar za socijalni rad (Socijalna zaštita) Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

416100 – Doznake na ime soc.zaštit...32.860,00KM
 416300 – Doznake pružioc.usluga
 soc.zašt.....886,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu

ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA NAČELNIK OPŠTINE
 OPŠTINA UGLJEVIK Vasilije Perić,dipl.ek
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40-977/20
 Datum: 03.07.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji.....50.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA NAČELNIK OPŠTINE
 OPŠTINA UGLJEVIK Vasilije Perić,dipl.ek
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40-1002 /20
 Datum: 07 .07.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Centar za socijalni rad Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

411200-Rashodi za bruto naknade.....7.740,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek
Broj: 02/5-40-978/20
Datum: 03.07.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ ,u mjesecu junu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener....120,00KM

Na poziciju:
-419100-Rashodi po sudskim
rješenjima.....120,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek
Broj: 02/5-40-982/20
Datum: 06.07.2020.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

419100-Rashodi po sudskim rješenjima...500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek
Broj: 02/5-40-983/20
Datum: 06.07.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

412500-Rashodi za tekuće održavanje.....350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek
Broj: 02/5-40-970/20
Datum: 06.07.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

411100-Bruto plate zaposlenih.....29.700,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-990/20
Datum: 06.07.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, u mjesecu junu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....1.787,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.....1.787,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-989/20
Datum: 06.07.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

411200-Rashodi za bruto naknade.....3.300,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-997/20
Datum: 07.07.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

411200-Rashodi za bruto naknade.....3.000,00KM
411300-Rashodi za nak.plate za vrijeme bolovanja.....1.433,00KM
516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara.....250,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
 Broj: 02/5-40-1005/20
 Datum: 07.07.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu junu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:
 -511300-Izdaci za nabavku opreme.....115,00KM

Na poziciju:
 -516100-Izdaci za nabavku sitnog inven..115,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
 Broj: 02/5-40-1005/20
 Datum: 07.07.2020.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....10.000,00KM

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru operativnog budžeta na sledećim pozicijama:

Sa pozicije:
 412500-Rashodi za tekuće održavanje.....213,00KM
 Na poziciju:
 412400-Rashodi za materijal za pos.namjene.....213,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
 Broj: 02/5-40-1021 /20
 Datum: 09.07.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad ,u mjesecu junu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:
 -411100-Rashodi za bruto plate.....3.564,00KM

Na poziciju:
 -638100-Ostali izdaci iz transakcija.....3.564,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
 Broj: 02/5-40-1016/20
 Datum: 08.07.2020.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten

opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

411200-Rashodi za bruto naknade.....4.350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1019/20

Datum: 09.07.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

411300-Rashodi za naknadu plata.....150,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1038/20

Datum: 09.07.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji.....5.000,00KM

-411100-Rashodi za bruto plate

zaposlenih.....100.000,00KM

-638100-Ostali izdaci iz

transakcija.....4.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1103 /20

Datum: 15 .07.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad ,u mjesecu junu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....40,00KM

-412900-Ostali rashodi.....280,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.....40,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....152,00KM

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....128,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1073/20
Datum: 13.07.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu junu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....3.000,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.....3.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1070/20
Datum: 13.07.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu junu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....170,00KM

Na poziciju:

-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara.....170,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1068/20
Datum: 13.07.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-411300-Rashodi za naknadu plate za vrijeme

bolovanja.....74,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1068/20
Datum: 13.07.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik ,u mjesecu junu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....400,00KM

Na poziciju:

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....400,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1097/20

Datum: 14.07.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec jun, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-401118 /20

Datum: 15 .07.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i

člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-631900-Ostali izdaci iz transakcija..8.300,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1171 /20

Datum: 21 .07.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje...1.200,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1156 /20

Datum: 21.07.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten

opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ ,u mjesecu junu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411400-Rashodi za otpremnine i jubilarne.....695,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija.....695,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTI

Broj: 02/5-40-1166/20

Datum: 23.07.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-511200-Izdaci za investiciono održavanje.....130.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Broj: 02/5-40-1667 /20

Datum: 22.07.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik ,u mjesecu julu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....2.700,00KM

-412900-Ostali rashodi.....3.000,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija..... 2.700,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....3.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1175/20

Datum: 23.07.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene.....65,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1213 /20
Datum: 29.07.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

511300-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.....750,00KM
Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru operativnog budžeta na sledećim pozicijama:

Sa pozicije:

511200-Izdaci za investici.održavanj.....593,00KM

Na poziciju:

516100-Izdaci za nabavku sitnog invent....593,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1217 /20
Datum: 30.07.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik ,u mjesecu

julu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....1.787,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci iz transakcija..1.787,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1216/20
Datum: 30.07.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji.....100.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1241 /20
Datum: 04 .08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik ,u mjesecu julu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511200-Izdaci za investiciono održav...15,00KM

Na poziciju:

-516100-Izdaci za nabavku sitnog invent..15,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1227/20

Datum: 04.08.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-411300-Rashodi za naknade plate za vrijeme bolovanja.....774,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1234/20

Datum: 04.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik ,u mjesecu julu, da može izvršiti realokaciju s sredstava u okviru operativnog budžeta na pozicijama:

Sa pozicije:

-511100-Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrade i objekata.....100.000,00KM

Na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji.....100.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1245 /20

Datum:11 .08.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..1.575,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ek

Broj: 02/5-40-1249/20
Datum: 06.08.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....54.750,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek
Broj: 02/5-40-1251/20
Datum: 07.08.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec jul, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene.....60,00KM
-411200-Rashodi za bruto naknade.....3.650,00KM

Izvršiti realokaciju budžetskih sredstava u okviru operativnog budžeta na sledećim pozicijama:

Sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....60,00KM

Na poziciju:

-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene.....60,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek
Broj: 02/5-40-1252 /20
Datum: 07.08.2020.god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2020. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti unos unaprijed sredstava u okviru operativnog budžeta na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji.....162.500,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić,dipl.ek
Broj: 02/5-40- 1269 /20
Datum: 07.08.2020.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove
Trg Draže Mihailovića br. 1
76330 Ugljevik
Broj: 02-372-40/20
Dana:08.10.2020.godine

O G L A S

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića broj 1. 76330 Ugljevik na osnovu rješenja

02/4-372-40/20 od 08.10.2020. godine izvršio je u registru zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada, u registarskom listu broj 3/20 upis osnivanja Zajednice etažnih vlasnika ulica „Kralja Petra I, br. 11 Ugljevik sa sljedećim podacima:

Broj osnivača 9. Djelatnost zajednice iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup. Zajednica je ovlaštena da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuje ugovore i obavlja druge poslove pravnog prometa u okviru svojih djelatnosti samostalno i bez ograničenja.

Zajednica odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom . Članovi i odgovaraju do visine svog udjela.

Duško Todorović predsjednik Skupštine etažnih vlasnika zastupa zajednicu samostalno i bez ograničenja.

Službeno lice organa

NAČELNIK OPŠTINE

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove
Trg Draže Mihailovića br. 1
76330 Ugljevik
Broj: 02-4-372-32/20
Dana:10.09.2020.godine

O G L A S

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića broj 1. 76330 Ugljevik na osnovu rješenja 02/4-372-32/20 od 10.09.2020. godine izvršio je u

registru zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada, u registarskom listu broj 2/20 upis osnivanja zajednica etažnih vlasnika ul. „Kralja Petra I,, broj 9. Ugljevik sa sljedećim podacima:

Broj osnivača 9. Djelatnosti zajednice: iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama uzetim u zakup, obezbjeđivanje sredstava za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i druge troškove upravljanja zgradom, korištenje zajedničkih prostorija i dijelova zgrade, održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i drugi poslovi određeni ugovorom o osnivanju. Zajednica je ovlaštena da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuje ugovore i obavlja druge poslove pravnog prometa u okviru svoje djelatnosti samostalno i bez ograničenja. Zajednica je ovlaštena da obavlja, izvršava obaveze cjelokupnom svojom imovinom za obaveze zajednice odgovaraju osnivači i članovi u skladu sa ugovorom o osnivanju zajednice etažnih vlasnika. Ljubomir Petrović predsjednik Skupštine zajednice etažnih vlasnika zastupa zajednicu samostalno i bez ograničenja.

Službeno lice organa

S A D R Ž A J

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik.....	1
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj privrede na teritoriji opštine Ugljevik	10
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje.....	10
Odluka o finansijskoj podršci ugostiteljskim objektima koji primarno poslovanje ostvaruju kroz organizaciju proslava i drugih vidova organizovanih događaja	10
Rješenja o realokaciji sredstava	Error! Bookmark not defined.
O G L A S.....	53